


HPTN 084 - Open Label Extension Questionnaire

1%


Collection: LOGIN
Contains: PTID, CASIID, VISIT, PREGNANT

HPTN 084 - Open Label Extension Questionnaire

Question: PTID
Required

 Please enter the participant's 9-digit PTID with no hyphens or spaces (for example: 999000111):


Question: CASIID
Required

 Please enter the 5-7 digit CASI ID assigned to this participant (for example EX001):

Question: VISIT
Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
55.0	V55.0 - Step 4a - Day 0	
56.0	V56.0 - Step 4b - Day 0	
57.0	V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0	
58.0	V58.0 - Step 4c-CAB LA - Week 8	
59.0	V59.0 - Step 4c-CAB LA - Week 16	
60.0	V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24	
61.0	V61.0 - Step 4c-CAB LA - Week 32	
62.0	V62.0 - Step 4c-CAB LA - Week 40	
63.0	V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48	
64.0	V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0	
65.0	V65.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 8	
66.0	V66.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 16	
67.0	V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24	
68.0	V68.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 32	
69.0	V69.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 40	
70.0	V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48	
71.0	V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0	

72.0	V72.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 12	
73.0	V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24	
74.0	V74.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 36	
75.0	V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48	
76.0	V76.0 - Step 4d - Week 0	
77.0	V77.0 - Step 4d - Week 4	
78.0	V78.0 - Step 4d - Week 8	
79.0	V79.0 - Step 4d - Week 12	
80.0	V80.0 - Step 4d - Week 16	
81.0	V81.0 - Step 4d - Week 20	
82.0	V82.0 - Step 4d - Week 24	
83.0	V83.0 - Step 4d - Week 28	
84.0	V84.0 - Step 4d - Week 32	
85.0	V85.0 - Step 4d - Week 36	
86.0	V86.0 - Step 4d - Week 40	
87.0	V87.0 - Step 4d - Week 2 PP	
88.0	V88.0 - Step 4d - Week 4 PP	
89.0	V89.0 - Step 4d - Week 8 PP	
90.0	V90.0 - Step 4d - Week 16 PP	
91.0	V91.0 - Step 4d - Week 24 PP	
92.0	V92.0 - Step 4d - Week 32 PP	
93.0	V93.0 - Step 4d - Week 44 PP	
94.0	V94.0 - Step 4d - Week 48 PP	


 What visit is this?

Please select the visit from the drop down menu.

-- Select One -- 

Question: PREGNANT
Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Yes	
0	No	

 Is participant currently pregnant?

- Yes
- No

Collection: SITE_STAFF_QUESTIONS

Contains: LANGUAGE, COMPLETEDBY, FRSTVIS, PRODSW, OLE_QORRES29, STDYEXV

Question: LANGUAGE
Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1033	English	
1106	Shona	
2098	Setswana	
1134	Luganda	
1077	Zulu	
1076	Xhosa	
1089	Swahili	
1108	Luo	
1116	Chichewa	
1078	Afrikaans	
1072	Sotho	
1053	Siswati	



▶ Language:

- English
- Shona
- Setswana
- Luganda
- Zulu
- Xhosa
- Swahili
- Luo
- Chichewa
- Afrikaans
- Sotho
- Siswati

Question: COMPLETEDBY**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Participant is completing questionnaire	
2	Interviewer is administering questionnaire	



▶ Is this questionnaire being completed by the participant directly or is an interviewer from the site staff reading the questionnaire to the participant and entering participant's responses?


- Participant is completing questionnaire
- Interviewer is administering questionnaire

Auto Page Break

Question: FRSTVIS**Required**

Show if: (VISIT = 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0]) or (VISIT = 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0]) or (VISIT = 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0]) or (VISIT = 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0]) or (VISIT = 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0]) or (VISIT = 76.0:[V76.0 - Step 4d - Week 0])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Yes	
0	No	

 ▶ Is this the first visit (transition) in Open label extension part of the study.

- Yes
 No

Question: PRODSW**Required**


Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Yes	
0	No	

 ▶ Did the participant switch study product at this visit?

- Yes
 No

Question: OLE_QORRES29**Required**


Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	CAB	
2	TDF/FTC	
3	Ha di yo	

 ▶ Which study product is the participant is taking at this visit?

- CAB
 TDF/FTC
 Ha di yo

Question: STDYEXV**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Yes	
0	No	

 ▶ Is this study exit visit?

- Yes
 No

Page Break

Collection: INTRODUCTION
Contains:

Re a o leboha ka ho kena phuputsoeng ena. Patlisiso e latelang e tla o botsa dipotso mabapi le bophelo ba hao, tumelo ya hao, le boitshwaro ba hao.

Dipotso tse itseng mabapi le boitshwaro ba hao tseo o ka nahanang hore ke tsa sephiri kapa lekunutu. Re botsa dipotso tsena ka hobane dikarabo tsa hao di ka re thusa ho utlwisisa hore na e be sehlahiswa sa phuputso se ka thusa ho fokotsa sekgahla sa ho nama ha HIV motseng wa lona. Tlhahisoleseding eo o fanang ka yona ke tlatsetso ya bohlokwa phuputsoeng ena mme e tla bolokwa e le lekunutu.

O ka nna wa tlola potso efe kapa efe e etsang hore o ikutlwe o sa phutholoha kapa ho kgaotsa ho nka karolo patlisisong ka nako efe kapa efe.

Page Break

Dipotso tse itseng di tla o botsa mabapi le boitshwaro ba hao ka nako e itseng ka ho kgetheha (ka mohlala, "kgweding e fetileng") Ka kopo ela hloko nako mme o re bolelle feela mabapi le boitshwaro ba hao nakong eo e itseng ka ho kgetheha.

Ka kopo o se sebedise sebadi ho kgutlela morao patlisisong ena ka hobane seo se ka etsa hore dikarabo tsa hao di lahlehe. Sebedisa feela dikonopo tsa patlisiso "Previous" le "Next" botlaseng ba leqephe ka leng ho tsamaisa patlisisong.

Haeba o na le dipotso kapa o hloka thuso, ka kopo bolella setho sa moifo wa phuputso.

Page Break

Collection: PRODUCT_CHOICE
Contains: ATT_TOWARD_PREP_FU, C1

Collection: ATT_TOWARD_PREP_FU
Contains: INJLIKES, INJCONCERN, INJCHANGE, INCONVINJ, DISCMFINJ, ORALLIKES, ORALCONCRN, INCONVORAL, DISCMFORAL, OLE_QORRES1, OLE_QORRES2, OLE_QORRES3, OLE_QORRES4, OLE_QORRES5, OLE_QORRES6, OLE_QORRES7, OLE_QORRES8
Show if: (FRSTVIS = 1:[Yes]) or (PRODSW = 1:[Yes])

Question: INJLIKES

Minimum checks: 1

Show if: (VISIT is-any-of 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0] or 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0] or 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 58.0:[V58.0 - Step 4c-CAB LA - Week 8] or 59.0:[V59.0 - Step 4c-CAB LA - Week 16] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 61.0:[V61.0 - Step 4c-CAB LA - Week 32] or 62.0:[V62.0 - Step 4c-CAB LA - Week 40] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 65.0:[V65.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 8] or 66.0:[V66.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 16] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 68.0:[V68.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 32] or 69.0:[V69.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 40] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 72.0:[V72.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 12] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 74.0:[V74.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 36] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48] or 76.0:[V76.0 - Step 4d - Week 0] or ((VISIT is-any-of 77.0:[V77.0 - Step 4d - Week 4] or 78.0:[V78.0 - Step 4d - Week 8] or 79.0:[V79.0 - Step 4d - Week 12] or 80.0:[V80.0 - Step 4d - Week 16] or 81.0:[V81.0 - Step 4d - Week 20] or 82.0:[V82.0 - Step 4d - Week 24] or 83.0:[V83.0 - Step 4d - Week 28] or 84.0:[V84.0 - Step 4d - Week 32] or 85.0:[V85.0 - Step 4d - Week 36]) and (OLE_QORRES29 = 1:[CAB]))



Ke eng seo o se ratileng/ratang ka mokgwa wa kentelo? *Tshwaya tsohle tse lokelang.*

- Ha ho letho
- O ka nna wa thibela kgahlanong le HIV
- Ho bonolo haholo ho o sebedisa ho feta mekgwa e meng (ke hore, ha ho hlokahale hore o hopole ho nwa dipidisi; ho bonolo haholo ho feta dikhondomo)
- E ka fana ka tshireletso ya nako e telele haholwanyane ho feta mekgwa e meng
- E ka sebediswa ka lekunutu, ntle le hore molekane a tsebe
- E hlajwa ke mofani wa tlhokomelo ya bophelo bo botle
- Ha o sitise thobalano
- A sele, hlakisa:
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: INJCONCERN
Minimum checks: 1



O na le dingongoreho dife mabapi le mokgwa wa thibelo ya HIV o entwang? *Tshwaya tsohle tse sebetsang*

- Ha di yo
- O ka nna wa se thibele kgahlanong le HIV
- O ka nna wa ba bohloko
- O ka nna wa baka ditlamorao tse kotsi
- Hang ha o entilwe, boemo bo ke ke ba kgutlisetswa morao hanghang
- O ke ke wa sebediswa ka lekunutu, ntle le hore molekane a tsebe
- Ditjeo di ka ba thata ho fihlellwa
- A sele, hlakisa:
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: INJCHANGE
Minimum checks: 1



▶ Haeba ho ne ho kgonahala ho fetola tsela eo ente e hlajwang ka yona, ke mofuta ofe wa diphetoho oo o neng o ka o kgothaletsa? *Tshwaya tsohle tse sebetsang.*

- Ha di yo
- Ho fokotsa mothamo o hlajwang
- Ho eketsa bolelele ba nako ya tshireletso bo fanwang ke ente e hlajwang (ke hore, ho etsa hore e sebetsa ka nako e teletsana)
- Ho hlajwa ente sephakeng, ho e na le dibonong
- Ho hlajwa ente seropeng, ho e na le dibonong
- A sele, hlakisa:
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Sekaleng sa 0 ho isa ho 6, moo 0 e bolelang ha ho nako mme 6 e bolelang ka dinako tsohle, ka kopo fana ka dintlha tsa dikarabelo dipotsong tsena.

Question: INCONVINJ

Required

Show if: (VISIT is-any-of 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0] or 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0] or 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 58.0:[V58.0 - Step 4c-CAB LA - Week 8] or 59.0:[V59.0 - Step 4c-CAB LA - Week 16] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 61.0:[V61.0 - Step 4c-CAB LA - Week 32] or 62.0:[V62.0 - Step 4c-CAB LA - Week 40] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 65.0:[V65.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 8] or 66.0:[V66.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 16] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 68.0:[V68.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 32] or 69.0:[V69.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 40] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 72.0:[V72.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 12] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 74.0:[V74.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 36] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48] or 76.0:[V76.0 - Step 4d - Week 0] or ((VISIT is-any-of 77.0:[V77.0 - Step 4d - Week 4] or 78.0:[V78.0 - Step 4d - Week 8] or 79.0:[V79.0 - Step 4d - Week 12] or 80.0:[V80.0 - Step 4d - Week 16] or 81.0:[V81.0 - Step 4d - Week 20] or 82.0:[V82.0 - Step 4d - Week 24] or 83.0:[V83.0 - Step 4d - Week 28] or 84.0:[V84.0 - Step 4d - Week 32] or 85.0:[V85.0 - Step 4d - Week 36] or 86.0:[V86.0 - Step 4d - Week 40] or 87.0:[V87.0 - Step 4d - Week 2 PP] or 88.0:[V88.0 - Step 4d - Week 4 PP] or 89.0:[V89.0 - Step 4d - Week 8 PP] or 90.0:[V90.0 - Step 4d - Week 16 PP] or 91.0:[V91.0 - Step 4d - Week 24 PP] or 92.0:[V92.0 - Step 4d - Week 32 PP] or 93.0:[V93.0 - Step 4d - Week 44 PP] or 94.0:[V94.0 - Step 4d - Week 48 PP]) and (OLE_QORRES29 = 1:[CAB]))

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ha ho nako 0	
1	1	
2	2	
3	Halofo ya nako 3	
4	4	
5	5	
6	Ka dinako tsohle 6	
99	O kgetha ho se arabe	



Ke kgafetsa hakae o fumanang e le tshitiso kapa bothata ho hlajwa ente jwalo ka ha o kgothaletswa?

Ha ho nako 0	1	2	Halofo ya nako 3	4	5	Ka dinako tsohle 6	O kgetha ho se arabe
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Sekaleng sa 0 ho isa ho 6, moo 0 e bolelang ha ho makukuno ho hang mme 6 e bolelang hore ho na le makukuno a maholo ka ho fetisisa, ka kopo fana ka dintlha tsa dikarabelo dipotsong tse na.

Question: DISCMFINJ

Required

Show if: (VISIT is-any-of 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0] or 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0] or 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 58.0:[V58.0 - Step 4c-CAB LA - Week 8] or 59.0:[V59.0 - Step 4c-CAB LA - Week 16] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 61.0:[V61.0 - Step 4c-CAB LA - Week 32] or 62.0:[V62.0 - Step 4c-CAB LA - Week 40] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 65.0:[V65.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 8] or 66.0:[V66.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 16] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 68.0:[V68.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 32] or 69.0:[V69.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 40] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 72.0:[V72.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 12] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 74.0:[V74.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 36] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48] or 76.0:[V76.0 - Step 4d - Week 0] or ((VISIT is-any-of 77.0:[V77.0 - Step 4d - Week 4] or 78.0:[V78.0 - Step 4d - Week 8] or 79.0:[V79.0 - Step 4d - Week 12] or 80.0:[V80.0 - Step 4d - Week 16] or 81.0:[V81.0 - Step 4d - Week 20] or 82.0:[V82.0 - Step 4d - Week 24] or 83.0:[V83.0 - Step 4d - Week 28] or 84.0:[V84.0 - Step 4d - Week 32] or 85.0:[V85.0 - Step 4d - Week 36] or 86.0:[V86.0 - Step 4d - Week 40] or 87.0:[V87.0 - Step 4d - Week 2 PP] or 88.0:[V88.0 - Step 4d - Week 4 PP] or 89.0:[V89.0 - Step 4d - Week 8 PP] or 90.0:[V90.0 - Step 4d - Week 16 PP] or 91.0:[V91.0 - Step 4d - Week 24 PP] or 92.0:[V92.0 - Step 4d - Week 32 PP] or 93.0:[V93.0 - Step 4d - Week 44 PP] or 94.0:[V94.0 - Step 4d - Week 48 PP]) and (OLE_QORRES29 = 1:[CAB]))

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ho hang 0	
1	1	
2	2	
3	Makukuno a mahareng 3	
4	4	
5	5	
6	A maholo ka ho fetisisa 6	
99	O kgetha ho se arabe	



► O bile le bohloko bo bokae kapa makukuno ka ho hlajwa ente ya hao?

Ho hang 0	1	2	Makukuno a mahareng 3	4	5	A maholo ka ho fetisisa 6	O kgetha ho se arabe
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Question: ORALLIKES

Minimum checks: 1

Show if: (VISIT is-any-of 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0] or 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0] or 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 58.0:[V58.0 - Step 4c-CAB LA - Week 8] or 59.0:[V59.0 - Step 4c-CAB LA - Week 16] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 61.0:[V61.0 - Step 4c-CAB LA - Week 32] or 62.0:[V62.0 - Step 4c-CAB LA - Week 40] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 65.0:[V65.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 8] or 66.0:[V66.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 16] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 68.0:[V68.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 32] or 69.0:[V69.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 40] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 72.0:[V72.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 12] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 74.0:[V74.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 36] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48] or 76.0:[V76.0 - Step 4d - Week 0] or ((VISIT is-any-of 77.0:[V77.0 - Step 4d - Week 4] or 78.0:[V78.0 - Step 4d - Week 8] or 79.0:[V79.0 - Step 4d - Week 12] or 80.0:[V80.0 - Step 4d - Week 16] or 81.0:[V81.0 - Step 4d - Week 20] or 82.0:[V82.0 - Step 4d - Week 24] or 83.0:[V83.0 - Step 4d - Week 28] or 84.0:[V84.0 - Step 4d - Week 32] or 85.0:[V85.0 - Step 4d - Week 36] or 86.0:[V86.0 - Step 4d - Week 40] or 87.0:[V87.0 - Step 4d - Week 2 PP] or 88.0:[V88.0 - Step 4d - Week 4 PP] or 89.0:[V89.0 - Step 4d - Week 8 PP] or 90.0:[V90.0 - Step 4d - Week 16 PP] or 91.0:[V91.0 - Step 4d - Week 24 PP] or 92.0:[V92.0 - Step 4d - Week 32 PP] or 93.0:[V93.0 - Step 4d - Week 44 PP] or 94.0:[V94.0 - Step 4d - Week 48 PP]) and (OLE_QORRES29 = 2:[TDF/FTC]))



Ke eng seo o se ratileng/ratang ka mokgwa wa pidisi e nowang? *Tshwaya tsohle tse lokelang.*

- Ha ho letho
- O ka nna wa thibela kgahlanong le HIV
- O bonolo haholwanyane ho feta mekgwa e meng (ka mohlala, dikhondomo)
- E ka sebediswa ka lekunutu, ntle le hore molekane a tsebe
- Ha o sitise thobalano
- O bonolo ho kgutlisetsa boemo morao
- A sele, hlakisa:
- O getha ho se arabe

Page Break

Question: ORALCONCRN

Minimum checks: 1



O na le dingongoreho dife mabapi le mokgwa wa thibelo ya HIV o nowang? *Tshwaya tsohle tse sebetsang.*

- Ha di yo
- O ka nna wa se thibele kgahlanong le HIV
- O ka nna wa baka ditlamorao tse kotsi
- Ho hlokahala hore pidisi e nowe letsatsi le leng le le leng
- O ke ke wa sebediswa ka lekunutu, ntle le hore molekane a tsebe
- Ditjeo di ka ba thata ho fihlellwa
- A sele, hlakisa:
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Sekaleng sa 0 ho isa ho 6, moo 0 e bolelang ha ho nako mme 6 e bolelang ka dinako tsohle, ka kopo fana ka dintlha tsa dikarabelo dipotsong tsena.

Question: INCONVORAL**Required**

Show if: (VISIT is-any-of 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0] or 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0] or 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 58.0:[V58.0 - Step 4c-CAB LA - Week 8] or 59.0:[V59.0 - Step 4c-CAB LA - Week 16] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 61.0:[V61.0 - Step 4c-CAB LA - Week 32] or 62.0:[V62.0 - Step 4c-CAB LA - Week 40] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 65.0:[V65.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 8] or 66.0:[V66.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 16] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 68.0:[V68.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 32] or 69.0:[V69.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 40] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 72.0:[V72.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 12] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 74.0:[V74.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 36] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48] or 76.0:[V76.0 - Step 4d - Week 0] or ((VISIT is-any-of 77.0:[V77.0 - Step 4d - Week 4] or 78.0:[V78.0 - Step 4d - Week 8] or 79.0:[V79.0 - Step 4d - Week 12] or 80.0:[V80.0 - Step 4d - Week 16] or 81.0:[V81.0 - Step 4d - Week 20] or 82.0:[V82.0 - Step 4d - Week 24] or 83.0:[V83.0 - Step 4d - Week 28] or 84.0:[V84.0 - Step 4d - Week 32] or 85.0:[V85.0 - Step 4d - Week 36] or 86.0:[V86.0 - Step 4d - Week 40] or 87.0:[V87.0 - Step 4d - Week 2 PP] or 88.0:[V88.0 - Step 4d - Week 4 PP] or 89.0:[V89.0 - Step 4d - Week 8 PP] or 90.0:[V90.0 - Step 4d - Week 16 PP] or 91.0:[V91.0 - Step 4d - Week 24 PP] or 92.0:[V92.0 - Step 4d - Week 32 PP] or 93.0:[V93.0 - Step 4d - Week 44 PP] or 94.0:[V94.0 - Step 4d - Week 48 PP]) and (OLE_QORRES29 = 2:[TDF/FTC]))

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ha ho nako 0	
1	1	
2	2	
3	Halofo ya nako 3	
4	4	
5	5	
6	Ka dinako tsohle 6	
99	O kgetha ho se arabe	



Ke kgafetsa hakae o fumanang e le tshitiso kapa bothata ho nwa moriana wa hao o nowang wa phuputso (ke hore, dipidisi) jwalo ka ha o kgothaletswa?

Ha ho nako 0	1	2	Halofo ya nako 3	4	5	Ka dinako tsohle 6	O kgetha ho se arabe
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Sekaleng sa 0 ho isa ho 6, moo 0 e bolelang ha ho makukuno ho hang mme 6 e bolelang hore ho na le makukuno a maholo ka ho fetisisa, ka kopo fana ka dintlha tsa dikarabelo dipotsong tse na.

Question: DISCMFORAL

Required

Show if: (VISIT is-any-of 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0] or 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0] or 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 58.0:[V58.0 - Step 4c-CAB LA - Week 8] or 59.0:[V59.0 - Step 4c-CAB LA - Week 16] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 61.0:[V61.0 - Step 4c-CAB LA - Week 32] or 62.0:[V62.0 - Step 4c-CAB LA - Week 40] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 65.0:[V65.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 8] or 66.0:[V66.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 16] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 68.0:[V68.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 32] or 69.0:[V69.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 40] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 72.0:[V72.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 12] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 74.0:[V74.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 36] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48] or 76.0:[V76.0 - Step 4d - Week 0] or ((VISIT is-any-of 77.0:[V77.0 - Step 4d - Week 4] or 78.0:[V78.0 - Step 4d - Week 8] or 79.0:[V79.0 - Step 4d - Week 12] or 80.0:[V80.0 - Step 4d - Week 16] or 81.0:[V81.0 - Step 4d - Week 20] or 82.0:[V82.0 - Step 4d - Week 24] or 83.0:[V83.0 - Step 4d - Week 28] or 84.0:[V84.0 - Step 4d - Week 32] or 85.0:[V85.0 - Step 4d - Week 36] or 86.0:[V86.0 - Step 4d - Week 40] or 87.0:[V87.0 - Step 4d - Week 2 PP] or 88.0:[V88.0 - Step 4d - Week 4 PP] or 89.0:[V89.0 - Step 4d - Week 8 PP] or 90.0:[V90.0 - Step 4d - Week 16 PP] or 91.0:[V91.0 - Step 4d - Week 24 PP] or 92.0:[V92.0 - Step 4d - Week 32 PP] or 93.0:[V93.0 - Step 4d - Week 44 PP] or 94.0:[V94.0 - Step 4d - Week 48 PP]) and (OLE_QORRES29 = 2:[TDF/FTC]))

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ho hang 0	
1	1	
2	2	
3	Makukuno a mahareng 3	
4	4	
5	5	
6	A maholo ka ho fetisisa 6	
99	O kgetha ho se arabe	



O ile wa utlwa makukuno a makae ka moriana wa hao o nowang wa phuputso (ke hore, dipidisi)?

Ho hang 0	1	2	Makukuno a mahareng 3	4	5	A maholo ka ho fetisisa 6	O kgetha ho se arabe
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Question: OLE_QORRES1**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Tswela pele ka CAB LA	
2	Tswela pele ka TDF/FTC	
3	Fetohela ho CAB LA ka lete ya ka hanong (4a)	
4	Fetohela ho CAB LA ka kentelo ka kotloloho (4b)	
5	Emisa CAB LA mme o qale TDF/FTC ya ka hanong	
6	Ha ho mogwa wa thibelo	



▶ Kgetho ya sehlahiswa sa hao ke efe kajeno?

- Tswela pele ka CAB LA
- Tswela pele ka TDF/FTC
- Fetohela ho CAB LA ka lete ya ka hanong (4a)
- Fetohela ho CAB LA ka kentelo ka kotloloho (4b)
- Emisa CAB LA mme o qale TDF/FTC ya ka hanong
- Ha ho mogwa wa thibelo

Page Break

Question: OLE_QORRES2**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ha ho motho - ebile qeto yaka	
2	Basebetsi sa phuputso	
3	Mme waka	
4	Bana beso	
5	Molekane waka	
6	Motswalle waka wa hlooho ya kgomo	
7	Ho feta motswalle a le mong waka	
8	Ba sele	



▶ Ha o etsa kgetho ya hao mabapi le hore ke mokgwa ofe oo o tla o sebedisa wa PrEP, o buile le mang ho o thusa ho etsa qeto eo?

- Ha ho motho - ebile qeto yaka
- Basebetsi sa phuputso
- Mme waka
- Bana beso
- Molekane waka
- Motswalle waka wa hlooho ya kgomo
- Ho feta motswalle a le mong waka
- Ba sele

Page Break

Question: OLE_QORRES3**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Mokgwa ona o tshwanela tsela yaka ya bophelo ka ho fetisisa	
2	Mokgwa ona o utlwahala o bolokehile ka ho fetisisa bakeng saka	
3	Ke batla ho ima	
4	Ha ke batle hore molekane waka, lelapa kapa metswalle ba tsebe hore ke sebedisa PrEP	
5	O bonolo haholwanyane ho feta mekgwa e meng (ka mohlala, dikhondomo)	
6	Ha o sitise thobalano	
7	O bonolo ho kgutlisetsa boemo morao	
8	A sele, hlakisa:	
99	O kgetha ho se arabe	



Mabaka a sehlooho a hore o etse qeto eo o e entseng kajeno ke afe?

- Mokgwa ona o tshwanela tsela yaka ya bophelo ka ho fetisisa
- Mokgwa ona o utlwahala o bolokehile ka ho fetisisa bakeng saka
- Ke batla ho ima
- Ha ke batle hore molekane waka, lelapa kapa metswalle ba tsebe hore ke sebedisa PrEP
- O bonolo haholwanyane ho feta mekgwa e meng (ka mohlala, dikhondomo)
- Ha o sitise thobalano
- O bonolo ho kgutlisetsa boemo morao
- A sele, hlakisa:
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: OLE_QORRES4**Required**

Show if: (VISIT is-any-of 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0] or 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0] or 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 58.0:[V58.0 - Step 4c-CAB LA - Week 8] or 59.0:[V59.0 - Step 4c-CAB LA - Week 16] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 61.0:[V61.0 - Step 4c-CAB LA - Week 32] or 62.0:[V62.0 - Step 4c-CAB LA - Week 40] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 65.0:[V65.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 8] or 66.0:[V66.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 16] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 68.0:[V68.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 32] or 69.0:[V69.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 40] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 72.0:[V72.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 12] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 74.0:[V74.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 36] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48] or 76.0:[V76.0 - Step 4d - Week 0]) and (PREGNANT = 1:[Yes])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	o ne o batla ho ima ka nako eo, kapa	
2	o batla ho ema hanyane pele o ka ima, kapa	
3	o ne o sa batle ho ima ho hang.	



Ha o ne o ima kgetlong lena, na

- o ne o batla ho ima ka nako eo, kapa
- o batla ho ema hanyane pele o ka ima, kapa
- o ne o sa batle ho ima ho hang.

Page Break

Question: OLE_QORRES5**Required**

Show if: (VISIT is-any-of 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0] or 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0] or 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 58.0:[V58.0 - Step 4c-CAB LA - Week 8] or 59.0:[V59.0 - Step 4c-CAB LA - Week 16] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 61.0:[V61.0 - Step 4c-CAB LA - Week 32] or 62.0:[V62.0 - Step 4c-CAB LA - Week 40] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 65.0:[V65.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 8] or 66.0:[V66.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 16] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 68.0:[V68.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 32] or 69.0:[V69.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 40] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 72.0:[V72.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 12] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 74.0:[V74.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 36] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48] or 76.0:[V76.0 - Step 4d - Week 0]) and (PREGNANT = 1:[Yes])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
2	Tjhe	



▶ Na o ne o sebedisa meriana efe kapa efe ya phuputso ha o ne o ima

- E
- Tjhe

Page Break

Question: OLE_QORRES6**Required****Show if:** (PREGNANT = 1:[Yes]) and (OLE_QORRES5 = 1:[E])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ha ho mohla o ileng wa tshwenyeha	
2	O ile wa tshwenyeha ka dinako tse ding	
3	O ile wa tshwenyeha hangata	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Haeba karabo ke E, ke hangata hakae o neng o ngongorehile hore meriana e tla ama boimana ba hao?

- Ha ho mohla o ileng wa tshwenyeha
- O ile wa tshwenyeha ka dinako tse ding
- O ile wa tshwenyeha hangata
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: OLE_QORRES7**Required****Show if:** (PREGNANT = 1:[Yes]) and (OLE_QORRES5 = 1:[E])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ha ho mohla o ileng wa tshwenyeha	
2	O ile wa tshwenyeha ka dinako tse ding	
3	O ile wa tshwenyeha hangata	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Haeba karabo ke E, ke hangata hakae o neng o ngongorehile hore meriana e tla ama lesea la hao?

- Ha ho mohla o ileng wa tshwenyeha
- O ile wa tshwenyeha ka dinako tse ding
- O ile wa tshwenyeha hangata
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: OLE_QORRES8**Required****Show if:** (PREGNANT = 1:[Yes])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ho hang	
2	Hanyenyane	
3	Haholo	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Na ho ima ho fetotse ka moo o ikutlwang o le kotsing ya ho tshwaetswa ke HIV?

- Ho hang
- Hanyenyane
- Haholo
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Collection: C1
Contains: Q12, OLE_QORRES10

Question: Q12

Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	CAB	
2	TDF/FTC	
3	Ha ke na bonnete	



▶ Ke kgetho efe ya kalafo eo o e batlang? Ka kopo kgetha e le nngwe.

- CAB
- TDF/FTC
- Ha ke na bonnete

Page Break

Question Block: OLE_QORRES10

Contains: OLE_QORRES11, OLE_QORRES12, OLE_QORRES13, OLE_QORRES14, OLE_QORRES15, OLE_QORRES16, OLE_QORRES17, OLE_QORRES18, OLE_QORRES19, OLE_QORRES20, OLE_QORRES21, OLE_QORRES22, OLE_QORRES23, OLE_QORRES24, OLE_QORRES25, OLE_QORRES26

Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ke Dumellana ka Matla	
1	Ke a Dumellana	
2	Ha ke Dumellane kapa ho Hanyetsa	
3	Ke a Hanyetsa	
4	Hanyetsa ka Matla	



► Ha re nahana ka kgetho eo o e batlang, ka kopo araba dipotso tse latelang:

	Ke Dumellana ka Matla	Ke a Dumellana	Ha ke Dumellane kapa ho Hanyetsa	Ke a Hanyetsa	Hanyetsa ka Matla
Ke a tseba hore ke dikgetho dife tse fumanehang ho nna.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke tseba melemo ya kotsi ya kgetho ka nngwe.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke tseba menyetla ya kotsi le ditlamorao tsa kgetho ka nngwe.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke hlaketswe mabapi le hore ke melemo efe e bohlokwa ka ho fetisisa ho nna.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke hlaketswe mabapi le hore ke menyetla efe ya kotsi le ditlamorao tse bohlokwa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ka ho fetisisa ho nna.					
Ke hlaketswe mabapi le hore ke eng se bohlokwa haholo ho nna (melemo kapa menyetla ya kotsi le ditlamorao).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke na le tshehetso e lekaneng ho tswa bathong ba bang ho ka etsa kgetho.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke kgetha ntle le kgatello ho tswa bathong ba bang.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke na le keletso e lekaneng ho ka etsa kgetho.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke hlaketswe mabapi le kgetho e ntoketseng ka ho fetisisa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke ikutlwa ke na le bonnete mabapi le hore ke kgethe eng.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Diqeto tsena di bonolo ho nna hore ke e etse.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ke ikutlwa hore ke entse kgetho e nang le kutlwisiso.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Qeto yaka e bontsha hore ke eng se bohlokwa ho nna.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke lebeletse ho kgomarela qetong yaka.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke kgotsofetse ka qeto yaka.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Collection: SOCIAL_AND_ECONOMIC**Contains:** RELSTAT, REGPLACE, NUMNIGHTS, LASTNIGHT, LIVEWITH, NOFOOD, COMMSEX, SEXWORKER

Re lakatsa ho o botsa dipotso tse itseng mabapi le wena ka seqo, lelapa la hao le maemo a hao a bophelo.

Question: RELSTAT**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	O nyetswe	
2	Ha o a nyalwa, o na le molekane wa kamehla mme o dula le yena	
3	Ha o a nyalwa, o na le molekane wa ka mehla empa ha o dule le yena	
4	O etsa thobalano, empa ha o na molekane wa kamehla	
5	Hajwale ha o etse thobalano	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ O ka hlalosa jwang boemo ba hao ba hona jwale ba dikamano?

Tlhokomediso: Tshwaya karabo e hlalosa hantle haholo boemo ba hao.

- O nyetswe
- Ha o a nyalwa, o na le molekane wa kamehla mme o dula le yena
- Ha o a nyalwa, o na le molekane wa ka mehla empa ha o dule le yena
- O etsa thobalano, empa ha o na molekane wa kamehla
- Hajwale ha o etse thobalano
- O kgetha ho se arabe

Question: REGPLACE**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Na o na le sebaka sa kamehla kapa lehae moo o dulang le ho boloka dintho tsa hao?

- E
- Tjhe
- O kgetha ho se arabe

Auto Page Break

Question: NUMNIGHTS**Required****Show if:** (REGPLACE = 1:[E])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo ya masiu	
99	O kgetha ho se arabe	



► Ka kakaretso, ke masiu a makae ao o robalang sebakeng sa hao sa kamehla kapa hae **beke** e nngwe le e nngwe?

- Palo ya masiu
- O kgetha ho se arabe

Question: LASTNIGHT**Required****Show if:** (REGPLACE = 1:[E])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



► a sebaka seo o ileng wa dula ho sona bosiu bo fetileng ke sebaka sa hao sa kamehla kapa hae?

- E
- Tjhe
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: LIVEWITH
Minimum checks: 1



O dula le mang? *Tshwaya tsohle tse sebetsang.*

- O le mong
- Molekane
- (Ba)motswadi
- Ngwaneno (bana beno)
- Le bana ba hao
- (Ba)motho eo o kopanelang ntlo le yena
- A sele, hlakisa:
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: NOFOOD**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ha ho mohla o ileng wa tshwenyeha	
1	O ile wa tshwenyeha ka dinako tse ding	
2	O ile wa tshwenyeha hangata	
99	O kgetha ho se arabe	



Dikgweding tse 6 tse fetileng, ke kgafetsa hakae o ile wa tshwenyeha ka hore ho ke ke ha ba le dijo tse lekaneng ka lapeng la hao?

- Ha ho mohla o ileng wa tshwenyeha
- O ile wa tshwenyeha ka dinako tse ding
- O ile wa tshwenyeha hangata
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: COMMSEX**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	

**Kgweding** e fetileng, na o ile wa lefshwa bakeng sa thobalano?

- E
- Tjhe
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: SEXWORKER**Required****Show if:** (COMMSEX = 1:[E])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Na o ile wa itsebahatsa jwalo ka motho ya sebetsang ka thobalano?

- E
- Tjhe
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Collection: DISCL_AND_SUPPORT_FU

Contains: TOLDABTSTDY, TOLDABTPROD, WHO_TOLD, SUPPORTIVE

Show if: (VISIT is-any-of 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0])

Jwale re tilo o botsa dipotso mabapi le batho bao e ka nngang ya ba o ile wa buisana le bona mabapi le phuputso ena.

Question: TOLDABTSTDY

Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Ho tloha ketelong ya hao e fetileng, na o ile wa bolella le ha e le mang hore o nka karolo phuputsoeng ena?

- E
 Tjhe
 O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: TOLDABTPROD**Required****Show if:** (TOLDABTSTDY = 1:[E])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Na ka ho kgethehileng o ile wa bolella le ha e le mang hore o nwa kapa ho sebedisa dipidisi tsa phuputso ka diete?

- E
- Tjhe
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question Block: WHO_TOLD**Contains:** TOLDSP, TOLDPARENT, TOLDSIBLING, TOLDOTHFAM, TOLDFRIEND, TOLDNEIGHBR, TOLDRNMD, TOLDOTH

Show if: (TOLDABTSTDY = 1:[E])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
2	Ha ke na bonnete	
88	Ha e sebetse	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Haeba o ile wa bolella le ha e le mang hore o nka karolo phuputsoeng ena kapa o nwa kapa ho sebedisa dipidisi tsa phuputso kapa diente, araba "e" kapa "tjhe" bakeng sa (ba)motho ka mong eo o mmoleletseng lethathameng le mona ka tlase.

	E	Tjhe	Ha ke na bonnete	Ha e sebetse	O kgetha ho se arabe
Molekane wa hao wa kamehla kapa ya ka sehloohong wa thobalano?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mme wa hao kapa ntate wa hao?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausi wa hao kapa abuti wa hao?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ditho tse ding tsa lelapa?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Metswalle?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Baahisani?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mooki kapa ngaka kantle ho phuputso?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(Ba)motho e mong? Ka kopo hlalosa: <input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Question Block: SUPPORTIVE**Contains:** SUPSP, SUPPARENT, SUPSIBLING, SUPOTHFAM, SUPFRIEND, SUPNEIGHBR, SUPRNMD, SUPOTH

Show if: (TOLDABTSTDY = 1:[E])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
2	Ha ke na bonnete	
88	Ha e sebetse	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Na karabelo ya hae/bona e ne e le e tshehetsang?

	E	Tjhe	Ha ke na bonnete	Ha e sebetse	O kgetha ho se arabe
Molekane wa hao wa kamehla kapa ya ka sehloohong wa thobalano?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mme wa hao kapa ntate wa hao?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausi wa hao kapa abuti wa hao?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ditho tse ding tsa lelapa?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Metswalle?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Baahisani?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mooki kapa ngaka kantle ho phuputso?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(Ba)motho e mong? Ka kopo hlalosa: <input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Collection: SOCIAL_SUPPORT
Contains: SOCIAL_SPPT_TABLE
Show if: (VISIT is-any-of 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48])

Mona ke lethathamo la dintho tse itseng tseo batho ba bang ba re etsetsang tsona kapa ho re neha tsona tse ka thusang kapa ho tshhehetsa.

Question Block: SOCIAL_SPPT_TABLE
Contains: CARE, LOVE, WORKPROBS, FAMPROBS, MONEY, INVITE, ADVICE, HELPSICK
Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
5	5 Haholo ka ho fetisisa kamoo ke lakatsang kateng	
4	4 Hoo e ka bang haholo ka ho fetisisa kamoo ke lakatsang kateng	
3	3 E itseng, empa nka lakatsa e eketsehileng	
2	2 Ka tlase ho kamoo ke lakatsang kateng	
1	1 Ka tlase haholo ho kamoo ke lakatsang kateng	
99	0 kgetha ho se arabe	



► Ka kopo bala polelo ka nngwe ka hloko mme sekaleng ho tloha ka 5 (e bolelang "Haholo ka ho fetisisa kamoo ke lakatsang kateng") ho isa ho 1 (e bolelang "Ka tlase haholo ho kamoo ke lakatsang ka teng."), tshwaya karabelo e haufi ka ho fetisisa le boemo ba hao.

	5 Haholo ka ho fetisisa kamoo ke lakatsang kateng	4 Hoo e ka bang haholo ka ho fetisisa kamoo ke lakatsang kateng	3 E itseng, empa nka lakatsa e eketsehileng	2 Ka tlase ho kamoo ke lakatsang kateng	1 Ka tlase haholo ho kamoo ke lakatsang kateng	0 kgetha ho se arabe
Ke na le batho ba tsotellang se nketsahallang.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke fumana lerato le boikutlo bo mofuthu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke fumana menyetla ya ho buisana le motho e mong mabapi le mathata mosebetsing kapa sekolong kapa mosebetsi wa ka wa lapeng.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke fumana menyetla ya ho buisana le motho						

e mong eo ke mo tshepang mabapi le mathata a ka a botho kapa a lelapa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke fumana monyetla wa ho bua mabapi le ditaba tsa ditjhelete.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke fumana dimemo tsa ho intsha le ho etsa dintho le batho ba bang.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke fumana keletso e thusang mabapi le dintho tsa bohlokwa bophelong.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke fumana thuso ha ke kula.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Collection: FERTILITY_CONTRACEP**Contains:** NOTGETPREG, PREGWORRY, PREGCHANCE, OLE_QORRES28

Show if: (PREGNANT = 0:[No]) and (VISIT is-any-of 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0] or 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0] or 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 58.0:[V58.0 - Step 4c-CAB LA - Week 8] or 59.0:[V59.0 - Step 4c-CAB LA - Week 16] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 61.0:[V61.0 - Step 4c-CAB LA - Week 32] or 62.0:[V62.0 - Step 4c-CAB LA - Week 40] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 65.0:[V65.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 8] or 66.0:[V66.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 16] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 68.0:[V68.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 32] or 69.0:[V69.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 40] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 72.0:[V72.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 12] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 74.0:[V74.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 36] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48])

Jwale re lakatsa ho o botsa dipotso tse itseng mabapi le maikutlo a hao ka boimana.

Question: NOTGETPREG**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ha ho bohlokwa	
1	Ho batla ho le bohlokwa	
2	Ho bohlokwa ka ho fetisisa	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Ho bohlokwa hakae ho wena hore **O SE** ime hona jwale?

- Ha ho bohlokwa
- Ho batla ho le bohlokwa
- Ho bohlokwa ka ho fetisisa
- O kgetha ho se arabe

Question: PREGWORRY**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ho hang	
1	E batla e le hanyenyane	
2	Haholo	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Ha o bapisa le dintho tse ding bophelong ba hao, o tshwenyehile hakae mabapi le ho ima?

- Ho hang
- E batla e le hanyenyane
- Haholo
- O kgetha ho se arabe

Question: PREGCHANCE**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ho hang ha ho na monyetla	
1	Ho na le monyetla o monyenyanane	
2	Ho na le monyetla o mahareng	
3	Ho na le monyetla o moholo	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ O ka hlalosa jwang monyetla ya hore o ime dikgweding tse 6 tse tlang?

- Ho hang ha ho na monyetla
- Ho na le monyetla o monyenyanane

- Ho na le monyetla o mahareng
- Ho na le monyetla o moholo
- O kgetha ho se arabe

Question: OLE_QORRES28

Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ho hang	
2	Kapele ka moo o ka kgonang	
3	Nakong ya selemo e tlang	
4	Nakong ya dilemo tse 2-5 tse tlang	
5	Ho tla ipapisa le maemo	
6	Ha ke na bonnete	



O nahana hore o ka lakatsa ho ima neng?

- Ho hang
- Kapele ka moo o ka kgonang
- Nakong ya selemo e tlang
- Nakong ya dilemo tse 2-5 tse tlang
- Ho tla ipapisa le maemo
- Ha ke na bonnete

Page Break

Collection: HIV_RISK_PERCEP**Contains:** PERSRISK, OWNBEHRISK, PTNRBEHRISK

Ho latelang, re tla buisana mabapi le hore na o ikutlwa o le kotsing hakae ya ho fumana HIV?

Question: PERSRISK**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ho hang	
2	Hanyenyane	
3	Haholo	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Wena ka sego o ikutlwa o le kotsing hakae ya ho fumana tshwaetso ya HIV?

- Ho hang
- Hanyenyane
- Haholo
- O kgetha ho se arabe

Question: OWNBEHRISK**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ho hang	
2	Hanyenyane	
3	Haholo	
99	O kgetha ho se arabe	

▶ O tshwenyehile hakae hore **boitshwaro ba hao** bo o beha kotsing ya ho tshwaetswa ke HIV?

- Ho hang
- Hanyenyane
- Haholo
- O kgetha ho se arabe

Question: PTNRBEHRISK**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ho hang	
2	Hanyenyane	
3	Haholo	
99	O kgetha ho se arabe	

▶ O tshwenyehile hakae hore **boitshwaro ba molekane wa hao** bo o beha kotsing ya ho tshwaetswa ke HIV?

- Ho hang
- Hanyenyane
- Haholo
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Collection: SEX_BEH_AND_PARTNERS

Contains: MAINPTNR, MAIN_PRIM_PARTNER, ALL_PARTNERS, VAGINAL_SEX, OLE_QORRES27, OLE_QORRES30, RECEP_ANAL_SEX, OLE_QORRES31, OLE_QORRES32, TRANSACT_SEX

Dipotso tse latelang di mabapi le makgetlo ao o bileng le mefuta e fapaneng ya thobalano ka **hobane o ne o rata jwalo**, e seng ka hobane o ile wa qobellwa kapa wa hatellwa ho etsa thobalano.

Hakgutshwanyane a re buisane ka mantswe a itseng e le hore o utlwisise taba e botswang. Bakeng sa thobalano ka sethong sa botshehadi, re bolela ha monna a kenya setho sa bonna ka hara setho sa hao sa botshehadi. Bakeng sa thobalano ka dibonong, re bolela ha monna a kenya setho sa bonna ka dibonong tsa hao.

Ka kopo araba dipotso tse latelang ka nnete kamoo o ka kgonang. Hopola hore dikarabo tsa hao di bolokwa e le lekunutu.

Page Break

Question: MAINPTNR**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



► Ka nako efe kapa efe nakong ya **kgwedi** e fetileng, na o bile le molekane ya ka sehloohong? Molekane ya ka sehloohong, re bolela monna eo o etsang thobalano le yena kamehla kapa eo o mo nkang jwalo ka molekane wa hao ya ka **sehloohong** kapa wa **ka mehla**.

- E
- Tjhe
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Collection: MAIN_PRIM_PARTNER

Contains: MPAGE, MPAGEUNK, MPTALKHIV, MPTESTHIV, MPHIVSTAT, MPART, MPOTHSEX

Show if: (MAINPTNR = 1:[E])

Re lakatsa ho tseba ka ho eketsehileng mabapi le kamano ya hao le ka motho eo o etsang thobalano le yena kamehla, ke hore, molekane wa hao ya ka sehloohong.

Question: MPAGE

Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Boholo ka dilemo	
77	Ha ke tsebe	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Molekane wa hao ya ka sehloohong o na le dilemo tse kae? Haeba o se na bonnete ba dilemo tsa hae tsa nnete, ka kopo fana ka kgakanyo ya hao e molemo haholo.

- Boholo ka dilemo
- Ha ke tsebe
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: MPAGEUNK**Required****Show if:** (MPAGE = 77:[Ha ke tsebe])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	O moholo haholo	
2	O batla a le moholo haholo	
3	Le batla le lekana ka dilemo	
4	O batla a le monyenyanane haholo	
5	O monyenyanane haholo	
99	O kgetha ho se arabe	



Ha ho bapiswa le wena, na molekane wa hao ya ka sehloohong o moholo ho wena, o moholo haholo ho wena, le ka batla le lekana ka dilemo, o batla a le monyenyanane ho wena, kapa o monyenyanane haholo?

- O moholo haholo
- O batla a le moholo haholo
- Le batla le lekana ka dilemo
- O batla a le monyenyanane haholo
- O monyenyanane haholo
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Custom Layout Question: MPTIME

Ke nako e telele haka e o na le molekane wa hao ya ka sehloohong?

Ka tlase ho kgwedi

Dikgwedi Dilemo

O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: MPTALKHIV**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Na o ile wa buisana le molekane wa hao ya ka sehloohong mabapi le boemo ba hae ba HIV?

- E
- Tjhe
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: MPTESTHIV**Required****Show if:** (MPTALKHIV = 1:[E])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Na wena kapa molekane wa hao ya ka sehloohong le entse teko hammoho bakeng sa HIV?

- E
 Tjhe
 O kgetha ho se arabe

Question: MPHIVSTAT**Required****Show if:** (MPTALKHIV = 1:[E])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	HIV negative	
2	HIV positive	
77	Ha ke tsebe	
3	Ha a tsebe	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Boemo ba HIV ba molekane wa hao ya ka sehloohong ke bofe?

- HIV negative
 HIV positive
 Ha ke tsebe
 Ha a tsebe
 O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: MPART**Required****Show if:** (MPTALKHIV = 1:[E]) and (MPHIVSTAT = 2:[HIV positive])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
77	Ha ke tsebe	
99	O kgetha ho se arabe	



► Batho ba bang ba tshwaeditsweng ke vaerase ya HIV ba sebedisa meriana e laetsweng ke ngaka kapa mooki e bitswang dianthiretrovaerale kapa di-ARV ho ba thusa ho phela halelele. Na molekane wa hao ya ka sehloohong o sebedisa di-ARV?

- E
- Tjhe
- Ha ke tsebe
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: MPOTHSEX**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
3	Ha ke na bonnete	
99	O kgetha ho se arabe	



Na o nahana hore molekane wa hao ya ka sehloohong o bile le thobalano le motho e mong ntle le wena **kgweding** e fetileng?

- E
- Tjhe
- Ha ke na bonnete
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Collection: ALL_PARTNERS
Contains: NUMPTNRS, OPHIVSTAT, OPHIVPOS

Question: NUMPTNRS

Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo ya balekane	
999	O kgetha ho se arabe	



Kgweding e fetileng, ke balekane ba ba kae ba thobalano ba banna bao o bileng le bona – *ho kenyetswa le molekane wa hao ya ka sehloohong, haeba o na le yena?* Ka molekane wa thobalano, re bolela motho e mong eo o bileng le thobalano ka sethong sa botshehadi kapa ka dibonong.

- Palo ya balekane
- O kgetha ho se arabe

Auto Page Break

Question: OPHIVSTAT**Required****Show if:** (NUMPTNRS.TEXT > 0)

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo ya balekane	
999	O kgetha ho se arabe	



▶ Ho balekane bana ba thobalano ba , e ka batla e le ba bakae ba ileng ba o bolella boemo ba bona ba HIV?

- Palo ya balekane
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: OPHIVPOS**Required****Show if:** (OPHIVSTAT.TEXT > 0) and (NUMPTNRS.TEXT > 0)

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo ya balekane	
999	O kgetha ho se arabe	



▶ Ho balekane bana ba thobalano ba ba o boleletseng boemo ba bona ba HIV, ke ba bakae ba nang le tshwaetso ya HIV?

- Palo ya balekane
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Collection: VAGINAL_SEX**Contains:** NUMVS, VNOCOND, VHIVUNK, VHIVPOS

Jwale re fetela palong ya makgetlo ao o bileng le thobalano. Haeba o sa hopole dipalo tsa nnete, ka kopo fana ka kgakanyo ya hao e molemo haholo.

Question: NUMVS**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo ya makgetlo	
999	O kgetha ho se arabe	



► **Kgweding** e fetileng, e ka ba ka makgetlo a makae ao o bileng le thobalano ka sethong sa botshehadi?

- Palo ya makgetlo
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: VNOCOND**Required****Show if:** (NUMVS.TEXT > 0)

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo ya makgetlo	
999	O kgetha ho se arabe	



▶ Makgetlong ana a ha o ne o etsa thobalano ka sethong sa botshehadi kgweding e fetileng, e ka ba ka makgetlo a makae ao o bileng le ona **ntle le** khondomo?

- Palo ya makgetlo
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: VHIVUNK

Required

Show if: (VNOCOND.TEXT > 0) and (NUMVS.TEXT > 0)

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo ya makgetlo	
999	O kgetha ho se arabe	



▶ Makgetlong ana a ha o ne o etsa thobalano ka sethong sa botshehadi ntle le khondomo kgweding e fetileng, e ka ba ka makgetlo a makae ao o bileng le balekane bao o **neng o sa** tsebe boemo ba bona ba HIV?

Palo ya makgetlo

O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: VHIVPOS**Required****Show if:** (VHIVUNK.TEXT > 0) and (VHIVKNOWN ≠ 0) and (NUMVS.TEXT > 0) and (VNOCOND.TEXT > 0)

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo ya makgetlo	
77	Ha ke tsebe	
999	O kgetha ho se arabe	



Ana ha a kenyeletse makgetlo ao o bileng le thobalano ka sethong sa botshehadi ntle le khondomo le balekane bao boemo ba bona ba HIV o neng o bo tseba kgwedding e fetileng. Makgetlong ana a , e ka ba a makae ao o bileng le balekane ba nang le tshwaetso ya HIV?

- Palo ya makgetlo
- Ha ke tsebe
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: OLE_QORRES27**Required****Show if:** (PREGNANT = 1:[Yes])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E eketsehile	
2	E fokotsehile	
3	E dutse e tshwana	



Na palo ya makgetlo ao ka wona o etsang thobalano ya ka bosading kapa ka diraong e fetohile haesale o ima?

- E eketsehile
- E fokotsehile
- E dutse e tshwana

Page Break

Question: OLE_QORRES30**Required****Show if:** (PREGNANT = 1:[Yes])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E eketsehile	
2	E fokotsehile	
3	E dutse e tshwana	



▶ Na palo ya makgetlo ao ka wona o sebedisitseng khondomo ka nako ya thobalano e fetohile haesale o ima?

- E eketsehile
- E fokotsehile
- E dutse e tshwana

Page Break

Collection: RECEP_ANAL_SEX**Contains:** NUMRA, RANOCOND, RAHIVUNK, RAHIVPOS**Question:** NUMRA**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo ya makgetlo	
999	O kgetha ho se arabe	



Kgweding e fetileng, e ka ba ka makgetlo a makae ao o bileng le thobalano ka dibonong? Ka polelo "thobalano ka dibonong", re bolela ha molekane wa hao a kenya setho sa hae sa bonna ka hara dibono tsa hao. Haeba o sa ka wa ba etsa thobalano ka dibonong kgweding e fetileng, ka kopo kenya '0'.

Palo ya makgetlo

O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: RANOCOND**Required****Show if:** (NUMRA.TEXT > 0)

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo ya makgetlo	
999	O kgetha ho se arabe	



▶ Makgetlong ana a ha o ne o etsa thobalano ka dibonong kgweding e fetileng, e ka ba ka makgetlo a makae ao o bileng **ntle le** khondomo?

- Palo ya makgetlo
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: RAHIVUNK

Required

Show if: (RANOCOND.TEXT > 0) and (NUMRA.TEXT > 0)

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo ya makgetlo	
999	O kgetha ho se arabe	



▶ Makgetlong ana a ao o entseng thobalano ka dibonong ntle le khondomo kgwedding e fetileng, e ka ba ka makgetlo a makae o bileng le balekane bao o **neng o sa** tsebe boemo ba bona ba HIV?

Palo ya makgetlo

O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: RAHIVPOS**Required****Show if:** (RANOCOND.TEXT > 0) and (NUMRA.TEXT > 0) and (RAHIVUNK.TEXT > 0) and (RAHIVKNOWN ≠ 0)

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo ya makgetlo	
77	Ha ke tsebe	
999	O kgetha ho se arabe	



▶ Makgetlo ana a ha a kenyeletse ao o bileng le thobalano ka maraong ntle le khondomo le balekane bao boemo ba bona ba HIV o **neng** o bo tseba kgweding e fetileng. Makgetlong ana a , e ka ba ka makgetlo a makae le balekane bao o neng o tseba hore ba na le tshwaetso ya HIV?

- Palo ya makgetlo
- Ha ke tsebe
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: OLE_QORRES31**Required****Show if:** (PREGNANT = 1:[Yes])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E eketsehile	
2	E fokotsehile	
3	E dutse e tshwana	



Na palo ya makgetlo ao ka wona o etsang thobalano ya ka bosading kapa ka diraong e fetohile haesale o ima?

- E eketsehile
- E fokotsehile
- E dutse e tshwana

Page Break

Question: OLE_QORRES32**Required****Show if:** (PREGNANT = 1:[Yes])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E eketsehile	
2	E fokotsehile	
3	E dutse e tshwana	



▶ Na palo ya makgetlo ao ka wona o sebedisitseng khondomo ka nako ya thobalano e fetohile haesale o ima?

- E eketsehile
- E fokotsehile
- E dutse e tshwana

Page Break

Collection: TRANSACT_SEX
Contains: TRANSACTSX, PROVIDED

Rona jwalo ka basadi hangata re iphumana re le maemong ao re hlokang hore motho e mong a re thuse.

Question: TRANSACTSX
Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



► Ka dinako tse ding batho ba fana kapa ho fumana ntho e itseng e le puseletso bakeng sa ho etsa thobalano. **Kgweding** e fertileng, na o ile wa etsa thobalano le monna ka hobane o ile a o neha kapa o ile wa lebella hore a o nehe dijo, diaparo, sebaka sa ho robala, selefounu, tjelete kapa tshehetso e nngwe?

- E
- Tjhe
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: PROVIDED

Minimum checks: 1

Show if: (TRANSACTION = 1:[E])



O ile wa fuwa eng e le puseletso bakeng sa ho ba le thobalano? *Tshwaya tsohle tse sebetsang.*

- Dijo
- Diaparo, dieta, dintho tse ding
- Ditlolo
- Selefounu
- Dintho bakeng sa (bana)ngwana wa hao kapa lelapa jwalo ka diaparo, dijo, ditefello tsa sekolo
- Ho palama, ditikete kapa tjhelete ya ho palama
- Ditefello tsa hao tsa sekolo kapa ditefello tsa sebaka sa bodulo
- Moo o ka dulang
- Kheshe
- A sele,hlakisa:
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Collection: VIOLENCE**Contains:** HURT, INSULT, FORCED, UNSAFE**Show if:** (VISIT is-any-of 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48])

Jwale re tilo o botsa dipotso tse itseng mabapi le dikamano tsa hao le ha e le ofe wa balekane ba hao. Re a tseba hore dikamano di ka ba le dinako tse ntle le tse mpe. Dipotso tse itseng di ka nna tsa ba thata ho di araba mme re lakatsa ho o hopotsa hore dikarabo tsa hao di tla bolokwa e le LEKUNUTU.

Question: HURT**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



Dikgweding tse 6 tse fetileng, na le ha e le ofe wa balekane ba hao o ile a ho otlala ka setebele, tjabela, raha, ho loma, kapa ho o lematsa ka tsela efe kapa efe mmeleng?

- E
 Tjhe
 O kgetha ho se arabe

Question: INSULT**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



Dikgweding tse 6 tse fetileng, na le ha e le ofe wa balekane ba hao o ile a o rohaka, hlokomoloha kapa nyenyefatsa, o manya, kapa ho etsa hore o ikutlwe o le dihlong kapa o le mobe?

- E
 Tjhe
 O kgetha ho se arabe

Question: FORCED**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



Dikgweding tse 6 tse fetileng, na le ha e le ofe wa balekane ba hao o ile a o qobella ho etsa thobalano kapa ho etsa ketso efe kapa efe ya thobalano, kapa ho o thetsa ka tsela ya thobalano ka tsela efe kapa efe eo o neng o sa e rate?

- E
 Tjhe
 O kgetha ho se arabe

Question: UNSAFE

Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



Dikgweding tse 6 tse fetileng, na le ha e le ofe wa balekane ba hao o ile a etsa hore o ikutlwe o tshaba, o sa bolokeha kapa o le kotsing?

- E
- Tjhe
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Collection: MENTAL_HEALTH**Contains:** MHEALTH, NIGHTMARE, AVOID, ONGUARD, NUMB**Question Block:** MHEALTH**Contains:** MHBOTHERED, MHUNFOCUSED, MHDEPRESSED, MHEFFORT, MHHOPEFUL, MHFEARFUL, MHRESTLESS, MHHAPPY, MHLONELY, MHGETGOING**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ka sewelo kapa ha ho nako eo ke bileng jwalo (ka tlase ho letsatsi le 1)	
2	Ka nako e itseng kapa ka nako e nyenyane (matsatsi a 1-2)	
3	Nako le nako kapa ka nako e mahareng (matsatsi a 3-4)	
4	Ka dinako tsohle (matsatsi a 5-7)	
99	O kgetha ho se arabe	



► e lakatsa ho tseba ka ho eketsehileng mabapi le tsela eo o ileng wa ikutlwa ka yona kapa ho tshwara nakong ya beke e fetileng. Lethathameng le mona ka tlase, ka kopo bontsha hore na ke kgafetsa hakae o ileng wa ikutlwa ka tsela ena nakong ya **beke** e fetileng ka ho tshwaya lebokose le tshwaneleheng bakeng sa potso ka nngwe.

	Ka sewelo kapa ha ho nako eo ke bileng jwalo (ka tlase ho letsatsi le 1)	Ka nako e itseng kapa ka nako e nyenyane (matsatsi a 1-2)	Nako le nako kapa ka nako e mahareng (matsatsi a 3-4)	Ka dinako tsohle (matsatsi a 5-7)	O kgetha ho se arabe
Ke ile ka tshwennngwa ke dintho tseo ka ho tlwaelehileng di sa ntshwenyeng.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke bile le bothata ba ho tsepamisa mohopolo ka seo ke neng ke se etsa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke ile ka ikutlwa ke sithabetse maikutlong.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ke ne ke ikutlwa hore ntho e nngwe le e nngwe eo ke neng ke e etsa e ne e le ka boiteko.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke ile ka ikutlwa ke na le tshepo mabapi le bokamoso.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke ile ka ikutlwa ke na le tshabo kapa letswalo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Boroko ba ka bo ne bo se na phomolo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke ne ke thabile.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ke ile ka ikutlwa ke le bodutu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke ne ke sa kgone "sebetsa", ke ile ka ikutlwa ke se na morolo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Bophelong ba hao, na o kile wa ba le boiphihlelo bofe kapa bofe bo ileng ba o tshosa haholo, bo bobe, kapa bo ileng ba o hlonamisa hoo, **kgweding** e fetileng, o:

Question: NIGHTMARE**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



► Bileng le ditoro tse tshosang mabapi le bona kapa o ileng wa nahana ka bona ha o ne o sa batle ho bo nahana?

- E
- Tjhe
- O kgetha ho se arabe

Question: AVOID**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



► Ile wa leka ka matla hore o se nahane ka bona kapa o ile wa etsa kahohle ho qoba maemo a ka o hopotsang ka bona?

- E
- Tjhe
- O kgetha ho se arabe

Question: ONGUARD**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



► Ne o ntshitse mahlo dinameng ka dinako tsohle, o fadimehile, kapa o ne o tshoha feela habonolo?

- E
- Tjhe
- O kgetha ho se arabe

Question: NUMB**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



► Ile wa ikutlwa o feletswe ke maikutlo kahare ho wena, o thethefetse kapa o arotswe bathong ba bang, mesebetsing, kapa ditikolohong tsa hao?

- E

- Tjhe
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Collection: ALCOHOL_DRUG_USE

Contains: ALCFREQ, ALCNUM, ALC6ORMORE, ALCBFRSX, DRUGBFRSX, SPDRUNK, DRUGUSE, INJECTEVER, INJECTMO

Show if: (VISIT is-any-of 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48])

Jwale re lakatsa ho tseba haholwanyane mabapi le tshebediso ya hao ya jwala. Bakeng sa jwala, re bolela biri, veini, jwala bo retetsweng lapeng kapa lehaeng.

Question: ALCFREQ

Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ho hang	
1	Kgwedi le kgwedi kapa ka tlase	
2	Ka makgetlo a 2 ho isa ho a 4 ka kgwedi	
3	Ka makgetlo a 2 ho isa ho a 3 ka beke	
4	Ka makgetlo a 4 kapa ho feta ka beke	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Ke kgafetsa hakae o nwang seno se nang le tahi?

- Ho hang
- Kgwedi le kgwedi kapa ka tlase
- Ka makgetlo a 2 ho isa ho a 4 ka kgwedi
- Ka makgetlo a 2 ho isa ho a 3 ka beke
- Ka makgetlo a 4 kapa ho feta ka beke
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: ALCNUM**Required****Show if:** (ALCFREQ \neq 0:[Ho hang])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	1 kapa 2	
1	3 kapa 4	
2	5 kapa 6	
3	7 ho isa ho tse 9	
4	Tse 10 kapa ho feta	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Ke dino tse kae tse nang le tahi tseo o di nwang ka letsetsatsi le tlwaelehileng ha o nwa?

- 1 kapa 2
- 3 kapa 4
- 5 kapa 6
- 7 ho isa ho tse 9
- Tse 10 kapa ho feta
- O kgetha ho se arabe

Question: ALC6ORMORE**Required****Show if:** (ALCFREQ \neq 0:[Ho hang])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ho hang	
1	Ka tlase ho feta kgwedi le kgwedi	
2	Kgwedi le kgwedi	
3	Beke le beke	
4	Letsatsi le letsatsi kapa hoo e ka bang letsatsi le le letsatsi	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Ke kgafetsa hakae o nwa dino tse tsheletseng kapa ho feta ketsahalong e le nngwe?

- Ho hang
- Ka tlase ho feta kgwedi le kgwedi
- Kgwedi le kgwedi
- Beke le beke
- Letsatsi le letsatsi kapa hoo e ka bang letsatsi le le letsatsi
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: ALCBFRSX**Required****Show if:** (ALCFREQ ≠ 0:[Ho hang])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Nakong ya kgwedi e fetileng, na o ile wa nwa seno se nang le jwala pele ho thobalano kapa nakong ya thobalano?

- E
- Tjhe
- O kgetha ho se arabe

Question: DRUGBFRSX**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Nakong ya kgwedi e fetileng, na o ile wa sebedisa dithethefatsi nakwana pele ho thobalano kapa nakong ya thobalano?

- E
- Tjhe
- O kgetha ho se arabe

Question: SPDRUNK**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Nakong ya kgwedi e fetileng, na molekane wa hao o ne a tahlwe ka jwala?

- E
- Tjhe
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Jwale re lakatsa ho o botsa dipotso tse itseng mabapi le tshebediso ya dithethefatsi. Ha di kenyeletse meriana eo o ileng wa e laelwa ke ngaka kapa mofani e mong wa tlhokomelo ya bophelo bo botle.

Question Block: DRUGUSE

Contains: MARIJUANA, COCAINE, SPEED, INHALANT, SEDATIVE, HALLUCIN, OPIOID, RXDRUG, OTHDRUG
Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ho hang	
1	Ka tlase ho feta kgwedi le kgwedi	
2	Kgwedi le kgwedi	
3	Beke le beke (Bonyane hanggwe ka beke)	
4	Letsatsi le letsatsi kapa hoo e ka bang letsatsi le le letsatsi	
99	O kgetha ho se arabe	



Nakong ya kgwedi e fetileng, ke kgafetsa hakae o ileng wa sebedisa ka nngwe ya dintho tse latelang?

	Ho hang	Ka tlase ho feta kgwedi le kgwedi	Kgwedi le kgwedi	Beke le beke (Bonyane hanggwe ka beke)	Letsatsi le letsatsi kapa hoo e ka bang letsatsi le le letsatsi	O kgetha ho se arabe
Cannabis (E o hape e bitswang marijuana, pot, grass, dakka, matekwane kapa hash)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cocaine (E o hape e bitswang coke, crack, kapa snow)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Amphetamine-type stimulants (Ka mohlala, Tik/Crystal Meth, ecstasy, speed, kapa diet pills)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dintho tse hengwang (Ka mohlala, glue, petrole, paint thinner, nitrous)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dintho tse robatsang kapa dipidisi tse robatsang (Ka mohlala, serepax, rohypnol, quaaludes/mandrax)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dintho tse phofisang (Ka mohlala,						

nyaope/whoonga, LSD, acid, mushrooms, PCP, Special K)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Di-Opioids (Ka mohlala, heroin, morphine, methadone, jj.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Meriana e laetsweng ke dingaka bakeng sa merero e sa laelwang ke dingaka (Ka mohlala, codeine (ho kenyetswa le serapo ya sefuba), efavirenz, valium)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O mong	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Question: INJECTEVER**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Na o kile wa sebedisa nalete ho enta dithethefatsi?

- E
- Tjhe
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: INJECTMO**Required****Show if:** (INJECTEVER = 1:[E])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Na o ile wa sebedisa nalete ho enta dithethefatsi kgweding e fetileng?

- E
- Tjhe
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Collection: ATT_TOWARD_STUDY_PARTIC

Contains: PERCEIVED_BURDEN

Show if: (VISIT is-any-of 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0] or 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0] or 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0])

Jwale re tla o botsa dipotso tse itseng mabapi le boiphihlelo ba hao ka ho nka karolo phuputsong ena.

Collection: PERCEIVED_BURDEN

Contains: LOOKAT, ATTENDVIS

Question: LOOKAT

Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Ha haesale o kile wa ikutlwa hore batho ba o sheba ka tsela e fapaneng hobane o sebedisa TDF/FTC le diente?

- E
 Tjhe
 O kgetha ho se arabe

Page Break

Question: ATTENDVIS**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ho hang ho ne ho se thata	
1	Ho bile thatanyana ho feta kamoo ke neng ke hopotse kateng	
2	Ho bile thata ka mokgwa o mahareng	
3	Ho bile thata haholo	
99	O kgetha ho se arabe	



▶ Ho bile thata hakae bakeng sa ho tla diketelong tsa phuputso?

- Ho hang ho ne ho se thata
- Ho bile thatanyana ho feta kamoo ke neng ke hopotse kateng
- Ho bile thata ka mokgwa o mahareng
- Ho bile thata haholo
- O kgetha ho se arabe

Page Break

Collection: END_SURVEY
Contains: NEED2TALK

Question: NEED2TALK

Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	E	
0	Tjhe	
99	O kgetha ho se arabe	



Re o botsitse dipotso tse ngata kajeno. E ka nna ya ba tse ding di entse hore o ikutlwe o tshwenyehile kapa ho hlonama. Na o ka lakatsa ho buisana le e mong mabapi le dikarabo dife kapa dife tsa hao?

- E
- Tjhe
- O kgetha ho se arabe

Powered by DatStat